

# Lesale la Gauta

Sesotho

Mohato

2B



Komello Moloi



**Medumo**

kh, ph

**Poeletso**

tl, th

**Lesale la Gauta**

**Sesotho**

**Mohato: 2B**

ISBN: 978-1-77981-634-4

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Komello Moloji

Motshwantshisi: Riaan Muller

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.

# Lesale la Gauta



**Komello Moloji**

Letlaka ke leo le fofela hodimo le re pha! pha!  
Le phaphasela hodimo sebakeng. Letlaka le  
ne le kentse lesale la gauta. Ha le le hodimo  
sebakeng, lesale la wa. Letlaka la ya kopa  
dinonyana ho le thusa ho batla lesale le  
lahlehileng.





Letlaka la bona Sephooko.

“Hela! Sephooko. Thusa hle!

Ke lahlile lesale la ka la gauta.”

Sephooko sa araba: “Ke tla o thusa ka ho o batlisa bosiu. Mahlo a ka a maholo a bona haholo lefifing”

O ka kopa le Serobele ho thusa.







Letlaka le Sephooko ba ya kopa Serobebe.

“Hela! Serobebe. Thusa hle!

Ke lahlile lesale la ka la gauta”

Serobele sa araba: “Ke tla o thusa ka ho o batlisa hodimo marulelong a matlo. Ke kgona ho bona haholo hodimo”

O ka kopa le Letata ho thusa ho sheba.







Letlaka, Serobele le ba bang ba ya kopa  
Letata.

“Hela! Letata. Thusa hle!

Ke lahlile lesale la ka la gauta”.

Letata la araba: “Ke tla o thusa ka ho o batlisa ka letamong. Ke kgona ho bona haholo ka hara metsi.”

O ka kopa le Kokomoru ho thusa ho sheba.





Letlaka, Letata le ba bang ba ya kopa  
Kokomoru.

“Hela! Kokomoru. Thusa hle!

Ke lahlile lesale la ka la gauta”

Kokomoru ya araba: “Ke tla o thusa ka ho o batlisa hara dipatsi. Ke kgona ho bona le ho fata haholo dipatsing”.

O ka kopa le Papakgae ho thusa ho sheba.





Letlaka, Kokomoru le ba bang ba ya kopa  
Papakgae.

“Hela! Papakgae. Thusa hle!

Ke lahlile lesale la ka la gauta”.



Papakgae ya araba: “Ke tla o thusa ka ho o batlisa ka dikhabotong. Ke kgona ho bona haholo ka tlung”.

O ka kopa le Kgoho ho thusa ho sheba.








Letlaka, Papakgae le ba bang ba ya kopa  
Kgoho.

“Hela! Kgoho. Thusa hle!

Ke lahlile lesale la ka la gauta.”


Kgoho ya araba: “Ke tla o thusa ka ho o batlisa hohle mobung. Ke kgona ho fata hara mobu. Ke tla sheba hara masimo a dikhabetjhe”.





Kgoho ya qala ya ho fata. Ya fata mona, ya  
fata mane. Lesale ha le yo. Kgoho ya qala  
ho nahana hore lesale le wetse hole haholo.  
Kgoho ya fata hape hopenyana le moo.  
“Bona Letlaka, ke fumane lesale la hao.” Ho  
bolela kgoho e tlola-tlola ke thabo.

Letlaka la amohela lesale la lona. “Ke Thabile haholo ha o fumane lesale la ka. Ke nako ya hore re bese nama re keteke. Ke mema bohle ba thusitseng. Le ka moso! Le thuse ba bang.”





## Readers

### Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buji o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

### Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

### Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi, Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

### Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofole

### Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofole.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi



**ZENEX**  
FOUNDATION

  
**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitse e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

